☐

Lezgiera

Lezgiera[1] Errusiako Dagestan errepublika autonomoaren hegoaldean eta Azerbaijango ipar-ekialdean bizi diren lezginek erabiltzen duten hizkuntza da. Kaukasoko ipar-ekialdekoa edo nakh-dagestandar familiakoa da. Dagestanen hizkuntza ofiziala da eta hezkuntza maila guztietan irakasten da[1].

Lezgiera	
Лезги чӀал — лезги	
Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Errusia Azerbaijan
Hiztunak	525.000 inguru[1]
Ofizialtasuna	Dagestan
Eskualdea	Kaukaso
UNESCO sailkapena	2 zaurgarria
Hizkuntza familia	
giza hizkuntza	
Ibero-kaukasoar hizkuntzak	
North Caucasian languages (en)	
Northeast Caucasian languages (en)	
Dagestanian languages (en)	
Lezgic languages (en)	
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	hizkuntza azentuala
Modu gramatikalak	Q2112289 eta subelative case (en)
Kasu gramatikalak	postessive case (en), subdirective case (en), postdirective case (en), superelative case (en), superdirective case (en), Q18448391, inelative case (en) eta postelative case (en)
Alfabetoa	alfabeto zirilikoa
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-2	`lez`
ISO 639-3	`lez`
Ethnologue	`lez (http://www.ethnologue.com/language/lez)`
Glottolog	`lezg1247 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/lezg1247)`
Wikipedia	`lez (https://lez.wikipedia.org)`

Erreferentziak

1. ↑ a b c Lezgiera (http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_detall.jsp?id=312&idioma=7) Linguamón. 10.gencat.net

Kanpo estekak

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q31746 · Multimedia: Lezgian language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lezgian_language) **Identifikadoreak** · GND: 4107054-9 (https://d-nb.info/gnd/4107054-9) · NDL: 00569434 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00569434) · AAT: 300388711 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300388711) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Lezgian-languages)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lezgiera&oldid=7314845"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Piemontèis
- მარგალური
- Українська
- Hornjoserbsce
- ГӀалгӀай
- Vepsän kel’
- Português
- Kiswahili
- 日本語
- لۊری شومالی
- Олык марий
- Italiano
- Azərbaycanca
- Қазақша
- ქართული
- Нохчийн
- Kurdî

- Asturianu
- Eesti
- Bahasa Indonesia
- Nederlands
- Tagalog
- Лезги
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- Español
- Latviešu
- Fiji Hindi
- Acèh
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Эрзянь
- Русский
- English
- ไทย
- Ślůnski
- Ελληνικά
- Македонски
- Коми
- Авар
- Simple English
- Deutsch
- Bahasa Melayu
- Lietuvių
- Türkçe
- Ирон
- Polski
- العربية
- Walon
- മലയാളം
- Буряад
- Frysk
- مازِرونی
- Slovenščina
- Català
- Français
- Беларуская
- Аԥсшәа
- Esperanto
- فارسی
- Galego
- Latina
- Лакку
- Suomi
- 한국어
- 中文
- Scots
- Occitan
- Български

- مصرى

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 13 abendua 2019, 12:05.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.